

375.000 € Parcel·la - En venda - Reservado

Parcel·la en excel·lents condicions en venda a Las Rozas, Madrid

Espanya » Madrid » Las Rozas » 28290

1.135m²

Dimensions del terreny



Contacti'ns sobre aquesta propietat

+34 912 624 578 • lasrozas@lucasfox.es • lucasfox.cat • Calle Camilo Jose Cela 8,, Las Rozas, Madrid, Espanya

375.000 € Parcel·la - En venda - Reservado

Parcel·la en excel·lents condicions en venda a Las Rozas, Madrid

Espanya » Madrid » Las Rozas » 28290

1.135m²

Dimensions del terreny

DESCRIPCIÓ

Preciosa parcel·la totalment plana i en cantonada, amb una superfície de 1135 m² amb possibilitats de construir fins a 3 plantes en venda a una zona urbana a Las Matas.

Lucas Fox presenta en venda aquest fantàstic terreny urbanitzable, totalment pla i cantonada, amb una superfície de 1135 m². Es tracta de terreny amb una superfície edificable de 455 m², és a dir, el 40 % d'habitabilitat i el 20 % d'ocupació, en via urbana situada a Las Matas, amb condicions excel·lents.

La parcel·la es troba a Los Peñascales, una prestigiosa urbanització a la zona del nord-oest de Madrid. Ofereix un excel·lent estil de vida i una bona infraestructura, a més d'un entorn natural amb unes vistes espectaculars al Pardo. Compta amb una àmplia oferta de col·legis privats, concertats i públics a la zona.

Consta d'equipament d'aigua, electricitat, clavegueram, enllumenat públic i voreres. Aquest terreny es troba qualificat per a residencial unifamiliar (vil·les) podent edificar fins a tres plantes.

En resum, es tracta d'un terreny que ofereix diferents oportunitats per construir el seu habitatge en una zona que permet tenir una qualitat de vida excel·lent, envoltat d'espais verds naturals i de meravelloses vistes.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per organitzar una visita. També podeu visitar-nos al nostre Property Lounge de Lucas Fox, al carrer Camilo José Cela 8, Las Rozas, per ampliar la informació.



lucasfox.cat/go/rzs33674

Contacti'ns sobre aquesta propietat

+34 912 624 578 • lasrozas@lucasfox.es • lucasfox.cat • Calle Camilo Jose Cela 8,, Las Rozas, Madrid, Espanya

375.000 € Parcel·la - En venda - Reservado

Parcel·la en excel·lents condicions en venda a Las Rozas, Madrid

Espanya » Madrid » Las Rozas » 28290

1.135m²

Dimensions del terreny



Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada immoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o factuais las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al immoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap autoritat para fer declaracions sobre l'immoble i, per tant, tota informació està lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol document relacionat amb l'immoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancies ja que només són aproximades.

Contacti'ns sobre aquesta propietat

+34 912 624 578 • lasrozas@lucasfox.es • lucasfox.cat • Calle Camilo Jose Cela 8,, Las Rozas, Madrid, Espanya